

Sus las lanas d'Auloron

Sus las lanas d'Auloron
Rencontrèi ua bergèra
Dondèna
Sietadeta sus lo gazon
Dondon.
Sietadeta sus lo gazon
Quate còps la m'embracèri
Sense jamei cambiar de son.
Sense jamei cambiar de son
Quan arribam tau cinquième
La bèra e'm ditz sa rason.
La bèra e'm ditz sa rason :
« Quan passaràs au vilatge
Rentraràs dens ma maison.
Rentraràs dens ma maison
Trobaràs la taula prèsta
De pan, de vin e de jambon.
De pan, de vin e de jambon
E de quauquas cueishas d'auca,
De quauqua ala de pignon.
De quauqua ala de pignon
Après cocharam amassa
Cobertís de moleton.
Cobertís de moleton
Be serà la bèra vita
Tant que'n durarà lo son. »

Sur la lande d'Oloron

Sur la lande d'Oloron
Je rencontrai une bergère
Dondaine
Gentillement assise sur le gazon
Dondon.
Gentillement assise sur le gazon
Quatre fois je l'embrassai
Sans jamais changer de ton.
Sans jamais changer de ton
Quand nous arrivâmes au cinquième
La belle me dit sa raison.
La belle me dit sa raison :
« Quand tu passeras au village
Tu rentreras dans ma maison.
Tu rentreras dans ma maison
Tu trouveras la table prête
Du pain, du vin et du jambon.
Du pain, du vin et du jambon
Et quelques cuisses d'oie,
Quelque aile de pigeon.
Et quelque aile de pigeon
Après nous coucherons ensemble
Couvertures en molleton.
Couvertures en molleton
Ce sera la belle vie
Tant qu'en durera le son. »